



CRNA GORA  
OPŠTINA BUDVA

Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj

Trg Sunca br. 3, 85310 Budva, Crna Gora, tel: +382 33 451 287, e-mail: urbanizam.bd@budva.me

Broj: 06-332/21-563/4  
Budva, 20.08.2021. godine

Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj opštine Budva, rješavajući po zahtjevu R.S. Ministarstvo unutrašnjih poslova "HOTEL BEOGRAD" iz Beograda na osnovu člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20 i 116/20), člana 1 Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave ("Službeni list CG" br. 87/18, 28/19 i 75/19), Pravilnika o obrascu za izdavanje urbanističko tehničkih uslova ("Službeni list CG" br. 70/17), i DUP Bečići ("Službeni list CG-opštinski propisi" br. 01/09), evidentiranog u elektronskom Centralnom registru planske dokumentacije, izdaje:

**URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE**  
za izradu tehničke dokumentacije za  
**rekonstrukciju objekta**

**1. URBANISTIČKA PARCELA**

**Blok broj: 3**

**Urbanistička parcela broj: 3** koju čini dio katastarske parcele 1011/1 KO Bečići

Tačni podaci o katastarskim parcelama koje čine predmetnu urbanističku parcelu utvrdiće se kroz izradu Elaborat parcelacije po planskom dokumentu. Elaborat izrađuje ovlaštena geodetska organizacija i mora biti ovjeren od strane Uprave za nekretnine – PJ Budva.

**2. POSTOJEĆE STANJE NA URBANISTIČKOJ / KATASTARSKOJ PARCELI**

U listu nepokretnosti broj 104-919-9761/2021 za KO Bečići, od 20.07.2021.godine, na katastarskoj parceli 1011/1 KO Bečići upisano je više objekata – Hotel (5 objekata), pomoćna zgrada u privredi (3 objekta). Na katastarskim parcelama 1011/2 i 1011/3 KO Bečići nema upisanih objekata. Na katastarskoj parceli 1011/1 KO Bečići upisani su tereti i ograničenja.

Imajući u vidu da su u okviru predmetne urbanističke parcele izgrađeno više objekta neophodno je uraditi Elaborat originalnih terenskih podataka o izvršenim radovima na terenu i snimanje objekata i etažne razrade objekata izvedenog stanja, (ne stariji od 6 mjeseci ili u slučaju postojanja elaborata urađenog u prethodnom period potrebno je isti ovjeriti od strane obrađivača elaborata da je stanje na današnji dan nepromjenjeno). Elaborat izrađuje ovlaštena geodetska organizacija i mora biti ovjeren od strane Uprave za nekretnine.

Rješenjem broj 08-11/74/1-64 od 15.jula.1964. godine, Izvršnom odboru sindikalne podružnice – Republički sekretarijat za unutrašnje poslove SR Srbije iz Beograda, odobrena je izgradnja objekta "Odmaralište" na čestici zemlje 1269/2, 1266/2, 1266/1, 1268/2, 1268/3, 1269/3, 1273/1, 1273/3, 1274, 1273/4, 1273/5, 1273/2 i 1265 KO Bečići.

Potrebno je uraditi indentifikaciju čestice zemlje 1269/2, 1266/2, 1266/1, 1268/2, 1268/3, 1269/3, 1273/1, 1273/3, 1274, 1273/4, 1273/5, 1273/2 i 1265 KO Bečići u odnosu na novi katastar, u cilju povezivanja stare građevinske sa katastarskom parcelom 1011/1 KO Bečići. Identifikaciju izrađuje vještak geometarske struke ili ovlašćena geodetska organizacija.

### **3. PLANIRANA NAMJENA OBJEKTA**

HOTELSKI KOMPLEKSI - (poslovni, kongresni, porodični)

### **4. PRAVILA PARCELACIJE**

U skladu sa članom 13, tačka 1 i 2 Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Službeni list CG" broj 44/18) uraditi Elaborat parcelacije po planskom dokumentu, kako bi se tačno utvrdila površina predmetnih katastarskih parcela koje formiraju urbanističku parcelu. Stavom 2 člana 13 Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta je predviđeno da se za objekte infrastrukturee, umjesto Elaborata parcelacije po planskom dokumentu. prilaže grafički prikaz buduće trase objekta na ažurnim katastarskim podlogama.

Elaborat izrađuje ovlašćena geodetska organizacija u skladu sa članom 138 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti („Službeni list RCG" broj 29/07 i „Službeni list CG" br. 32/11, 40/11, 43/15, 37/17 i 17/18) . Elaborat mora biti ovjeren od strane Uprave za nekretnine, Područna jedinica Budva, u skladu sa članom 141 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti kojim je propisano da kontrolu, pregled i prijem Elaborata vrši organ uprave i potvrđuje pečatom i potpisom ovlašćenog lica.

Ukoliko na postojećim granicama parcela dođe do neslaganja između ažurnog katastarskog stanja i plana, mjerodavno je ažurno katastarsko stanje. (tekstualni dio LSL-a, strana 252)

Članom 237 važećeg zakona, je predviđeno da se do donošenja Plana generalne regulacije Crne Gore može graditi na dijelu urbanističke parcele, ako nedostajući dio urbanističke parcele ne utiče na funkcionalnost i pristup objektu i uz uslov da se urbanistički parametri utvrđeni planom za urbanističku parcelu umanje za nedostajući dio urbanističke parcele.

Kroz izradu Idejnog rješenja urbanističke parcele dokazati ispunjenost uslova propisanih članom 237 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

### **5. PRAVILA REGULACIJE**

#### **Horizontalna i vertikalna regulacija**

Prikazane su u grafičkom prilogu plana i definisane u tekstualnom dijelu plana – poglavlje: UTU za izgradnju turističkih kapaciteta, Horizontalna i vertikalna regulacija (tekstualni dio DUP-a poglavlje 5.7. strana 401).

Izgradnja na ivici parcele ili manjoj udaljenosti od bočne ili zadnje granice parcele od planom predviđene je moguća isključivo uz pismenu saglasnost vlasnika susjedne parcele na čijoj granici je predviđena izgradnja, osim za slučajeve koji su ovim planom predviđeni da se grade na ivici parcele. U okviru saglasnosti susjeda potrebno je definisati, osim dozvoljenog udaljenja i otvore na predmetnoj fasadi. (tekstualni dio DUP-a poglavlje 5.2 stav 3 strana 394)

Postojeći objekti koji se nalaze u pojasu između planirane regulacione i građevinske linije ne mogu se rekonstruisati, nadziđivati ili dograđivati, već samo investiciono održavati.

### Građevinska linija

Definisana u grafičkom prilogu karta regulacije. Predstavlja krajnju granicu za izgradnju objekta. Građevinska liniji je obavezujuća i na nju se postavlja jedna fasada objekta.

Zgrada može biti postavljena svojim najisturenijim dijelom do građevinske linije. Erkeri, terase, balkoni i drugi istureni dijelovi objekta mogu da prelaze građevinsku liniju prema neizgrađenim javnim površinama (zelenilo i saobraćajnice) najviše do 1,20 m, na minimalnoj visini od 3,0 m od konačno nivelisanog i uređenog okolnog terena ili trotoara. (tekstualni dio DUP-a, Poglavlje 5.2, strana 394)

### Bočna građevinska linija

Definisana u grafičkom prilogu karta regulacije:

Za slobodnostojeće objekte min. odstojanje objekta od bočne granice parcele je 3m.

Za jednostrano uzidane objekte odstojanje je 4m prema slobodnom dijelu parcele.

Minimalno odstojanje objekta od zadnje granice parcele je 3m.

**Građevinska linija podzemne etaže:** podzemno građenje može ići do regulacione linije (100% zauzetosti)

### Kota prizemlja

Na pretežno ravnom terenu: najviše do 1,20 m iznad konačno nivelisanog i uređenog terena. Za objekte sa podrumskim ili suterenskim etažama, orijentaciona kota poda prizemlja može biti najviše 1,50 m iznad konačno nivelisanog i uređenog terena; Na terenu u većem nagibu: u nivou poda najniže korisne etaže i iznosi najviše 3,50 m iznad kote konačno nivelisanog i uređenog terena najnižeg djela objekta.

### Krovovi

Krovovi mogu biti ravni i preporučuje se njihovo pretvaranje u krovne baste za okupljanje turista.

**Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma dana 05.jul 2021. godine dostavilo nam je STRUČNO UPUSTVO koje je sastavni dio ovih UTU.**

## 6. URBANISTIČKI PARAMETRI

	POVRŠINA URBANISTIČKE PARCELE u m <sup>2</sup>	BRGP u m <sup>2</sup>	POVRŠINA POD OBJEKTIMA u m <sup>2</sup>	INDEKS IZGRAĐENOSTI	INDEKS ZAUZETOSTI	SPRATNOST
URBANISTIČKA PARCELA 3	19.858,92	36.489,65	7.297,93	1.84	0.37	P+4

Spratnost je data kao preporučeni parameter koji se može prilagoditi konkretnim programskim zahtjevima prilikom projektovanja ali se arhitektonska postavka mora uklopiti u srazmerno povećana udaljenja od granica parcela – zadnja i bočne građevinske linije, uz neophodno poštovanje osnovne građevinske linije i planom date bruto razvijene građevinske površine (tekstualni dio DUP-a, strana 251).

## 7. POTREBA IZRADE GEOLOŠKIH PODLOGA, POTREBA VRŠENJA GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA, PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA

Prije izrade tehničke dokumentacije investitor je obavezan da u skladu sa Članom 5. Zakona o geološkim istraživanjima ("Službeni list RCG" broj 28/93, 27/94, 42/94 i 26/07 i "Službeni list CG" broj 28/11) izraditi **Revidovani Projekat osnovnih geoloških istraživanja tla** za predmetnu lokaciju, u cilju utvrđivanja osnovnih geoloških uslova za projektovanje investicionih objekata. Geološka istraživanja, izradu projekta geoloških istraživanja i reviziju vrše privredna društva, odnosno druga pravna lica koja imaju licencu.

Za objekte veće od 1000m<sup>2</sup> ili sa 4 i više nadzemnih etaža, shodno članu 7. Zakona o geološkim istraživanjima ("Službeni list RCG" broj 28/93, 27/94, 42/94 i 26/07 i "Službeni list CG" broj 28/11) izraditi **Revidovani Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i Revidovani Elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja**, kojima se detaljno određuju inženjersko-geološke, hidro-geološke i geomehaničke karakteristike temeljnog tla, geotehničke i seizmološke karakteristike terena i prikaz i ocjenu rezultata istraživanja sa obradom dobijenih podataka i zaključkom o uslovima i načinu fundiranja objekta na prostoru koji je istraživan.

Pri projektovanju objekata preporučuje se korišćenje propisa EUROCODES, naročito EUROCODE 8 - Projektni propis za zemljotresnu otpornost konstrukcija. Takođe se preporučuje zadržavanje postojećeg drveća i druge vegetacije na građevinskim parcelama, gdje god je to moguće, jer povoljno utiče na očuvanje stabilnosti terena.

U slučaju da je nagib terena  $\beta > 20^\circ$ , ako je dubina iskopa veća od  $H > 3m$ , ako je rastojanje do susjednog objekata manje od 2 visine iskopa, ako su sleganja veća od 5cm ili ako su prisutne podzemne vode, neophodno je uraditi **Projekat zaštite temeljne jame**.

Za svaki postojeći objekat kod koga se pristupa rekonstrukciji, nadziđivanjem ili dogradnjom, u Glavnom projektu shodno Članu 68. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17 i 44/18, 63/18 i 11/19) i dokazati: da je objekat fundiran na odgovarajući način, da uvećanje opterećenja na temelje neće izazvati štetne posljedice po objekat ili po susjedne objekte, saobraćajnice i instalacije, da odgovarajuće intervencije kao sanacione mjere na temeljima i terenu omogućuju prihvatanje dodatnih opterećenja, da objekat u konstruktivnom smislu može da podnese predviđene intervencije, da rekonstruisani objekat ima seizmičku stabilnost.

## **8. USLOVI ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA**

U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spasavanju („Službeni list CG“ broj 13/07, 05/08, 86/09 i 32/11) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda („Službeni list CG“ broj 79/04).

Projektnom dokumentacijom potrebno je predvideti propisane mere zaštite od požara za objekte sa 4 i više etaža i objekte za javnu upotrebu površine preko 400m<sup>2</sup> (hoteli, pansioni, sportske hale, tržni centri i slično), shodno članu 85, 86, 87, 88 i 89. Zakon o zaštiti i spašavanju („Službeni list CG“ broj 13/07, 05/08, 86/09 i 32/11).

Garaža mora ispunjavati uslove propisane Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija ("Službeni list CG" broj 09/12).

Elaboratom zaštite na radu, predvidjeti mjere zaštite na radu za objekte koji imaju jedan ili više poslovnih prostora kao i za rušenje postojećeg objekta bilo koje namjene, shodno Članu 9. Zakonu o zaštiti i zdravlju na radu („Službeni list CG“ broj 34/14). Pri izgradnji objekata poslodavac koji izvodi radove dužan je da izradi Elaborat o uređenju gradilišta u skladu sa Pravilnikom o sadržaju Elaborata o uređenju gradilišta ("Službeni list RCG" broj 04/99).

Aktivnosti od interesa za odbranu sprovoditi na osnovu Zakona o odbrani ("Službeni list RCG" 47/2007) i podzakonskih akata koja prizlaze iz ovog zakona.

## **9. USLOVI ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE**

Arhitekturom objekata treba težiti stvaranju savremenog arhitektonskog i likovnog izraza karakterističnog za urbani gradski prostor mediteranskog karaktera. Oblikovanje planiranih objekata mora biti usklađeno sa kontekstom u kome objekat nastaje, predviđenom namenom i osnovnim principima razvoja grada u pravcu visokog turizma.

U cilju očuvanja identiteta mediteranskog ambijenta, poželjna je primena prirodnih, lokalnih građevinskih materijala. Sugerise se primena građevinskog kamena za oblaganje fasada, zidanje prizemnih delova objekata, podzida, stepeništa, izvođenje elemenata plastike objekata i elemenata mobilijara. Široka primena kamena očekuje se i prilikom uređenja slobodnih površina na parceli. (detaljnije tekstualni dio DUP-a poglavlje 5.12. strana 403)

U cilju stimulisanja primjene lokalnog kamena za obradu fasada, Opština Budva je, Odlukom o naknadi za komunalno opremanje gradskog zemljišta („Službeni list CG – opštinski propisi“, broj 01/15), predvidjela da se naknada umanjuje za 15€ po 1m<sup>2</sup> ugrađene kamene fasade.

## **10. USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE URBANISTIČKE PARCELE**

Za ovu kategoriju površina pod zelenilom i slobodnih površina, pri izboru sadnog materijala i njegovom komponovnju voditi računa o vizurama, spratnosti i arhitekturi objekata, koloritu zelenila, vremenu cvjetanja i sl. Staze popločavati kamenim pločama. Pri parternom uređenju prednost dati mediteranskom autohtonom parternom zelenilu u kome dominiraju kadulja, ružmarin, lavanda, žukva i bršljan. Predvidjeti travnjak otporan na sušu i gaženje.

Radi zaštite od pogleda sa ulice ili susjednih parcela, zbog zaštite od buke i zagađenja sa ulice, moguće je podizanje žive ograde od gusto posađenog i pravilno orezanog drveća ili visokog žbunja. Pri izgradnji bazena, tamo gdje na parceli postoje tradicionalni podzidi (suhozidine), oblik bazena i parterno uređenje prilagoditi postojećim tradicionalnim podzidima bez narušavanja njihovog oblika i gabarita.

Parkinge popločavati kamenim pločama, njihovu podlogu predvidjeti za teški saobraćaj. Ozelenjavanje parkinga vršiti sadnjom odgovarajućeg drveća na svakih 3 – 5 parking mjesta ili izgradnjom pergole iznad parkinga koja bi bila ozelenjena puzavicama, moguće je podizanje žive ograde od gusto posađenog i pravilno orezanog drveća ili visokog žbunja. Pri izgradnji bazena, tamo gdje na parceli postoje tradicionalni podzidi (suhozidine), oblik bazena i parterno uređenje prilagoditi postojećim tradicionalnim podzidima bez narušavanja njihovog oblika i gabarita. Parkinge popločavati kamenim pločama, njihovu podlogu predvidjeti za teški saobraćaj. Ozelenjavanje parkinga vršiti sadnjom odgovarajućeg drveća na svakih 3 – 5 parking mjesta ili izgradnjom pergole iznad parkinga koja bi bila ozelenjena puzavicama.

Predvidjeti javno osvjetljenje, klupe i drugu odgovarajuću opremu za miran odmor korisnika i za igru djece, korpe za otpatke i sl. Moguće je predvidjeti terene i poligone za urbane sportove (skateboarding, street basket, mini fudbal, boćanje i sl.). Prostor oplemeniti skulpturama, fontanama i česmama.

## **11. USLOVI ZA IZGRADNJU / POSTAVLJANJE / RUŠENJE POMOĆNIH OBJEKATA**

U skladu sa članom 223 važećeg zakona, propisi jedinice lokalne samouprave, kojima se uređuju pomoćni objekti, primjenjivaće se do donošenja Plana generalne regulacije Crne Gore.

Postupak pribavljanja odobrenja za postavljanje ili građenje pomoćnih objekata uređen je Odlukom o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata („Službeni list CG – opštinski propisi“ br. 21/14 od 18.07.2014. godine). Shodno članu 2. Odluke, pomoćni objekti svrstavaju se u tri tipa:

**Tip 1:** pomoćni objekti koji čine funkcionalnu i ekonomsku cjelinu sa objektom čijem korišćenju služi pomoćni objekat, kao što su: podzemne i nadzemne garaže, ostave, magacini, drvarnice, ljetnje kuhinje, portirnice, objekti za radnike obezbjeđenja i slično.

**Tip 2:** pomoćni objekti infrastrukture kao što su: septičke bio-jame, bunari, cisterne za vodu, rezervoari, bistjerne, šahtovi, kotlarnice, uređaji za grijanje i hlađenje, plinski sistemi, solarni sistemi i slično.

**Tip 3:** pomoćni objekti uređenja terena kao što su: ograde, potporni zidovi, bazeni, fontane, nadstrešnice, pergole, manji sportski tereni, dječja igrališta i slično.

Shodno članu 6. Odluke, pomoćni objekat tipa 1, osim garaže, može biti maksimalno dozvoljene bruto razvijene građevinske površine do 30m<sup>2</sup>.

Shodno članu 4. Odluke, pomoćni objekat se postavlja, odnosno gradi u granicama urbanističke parcele u skladu sa planskim dokumentom, odnosno u granicama katastarske parcele ukoliko nije donijet plan detaljne razrade.

## 12. USLOVI I MJERE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Za turističke objekte površine veće od 1000m<sup>2</sup>, stambeno-poslovne objekte koji imaju više od 1000m<sup>2</sup> poslovnog prostora i garaže sa više od 200 parking mesta, shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“ br. 75/18) i Uredbi o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG“ br. 20/07), neophodna je izrada Elaborata o proceni uticaja na životnu sredinu.

Shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“ broj 75/18) i Uredbi o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG“ 20/07), i podnijeti zahtjev za procijenu potrebe izrade Elaborata o proceni uticaja na životnu sredinu.

Za objekte za koje nije propisana obaveza izrade procjene uticaja na životnu sredinu, potrebno je u projektnoj dokumentaciji predvideti mere zaštite od buke u skladu sa članom 19. Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini („Službeni list CG“ br. 28/11) i Pravilniku o zvučnoj zaštiti zgrada („Službeni list CG“ br. 50/16).

Na području DUP-a nalazi se jedan broj pojedinačnih primjeraka i niz grupa maslina. Masline i maslinjaci su zaštićeni Zakonom o maslinarstvu i maslinovom ulju. Maslinjaci, kao najvažniji i ambijentalno najdragocjeniji dio potkunjica (tradicionalne seoske bašte), čuvaju se u postojećoj formi, sa izvornim suvomeđama i terasama. Nije dozvoljena izgradnja staza ili betoniranje ovih površina. Suvomeđe, suhozidi, podzidi i terase se ne smiju rušiti. Dozvoljena je njihova rekonstrukcija isključivo tradicionalnim načinom zidanja (u suvo).

Obavezno je da se sve masline sačuvaju, a da se pojedina stabla maslina i drugi vrijedni primjerci zelenila, ukoliko je to zaista neophodno, presađe na novu poziciju u okviru iste urbanističke parcele uz neophodno pribavljanje odobrenja. Odobrenje za presađivanje maslina u maslinjaku izdaje organ lokalne uprave nadležan za poslove poljoprivrede – Sekretarijat za privredu opštine Budva, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za presađivanje. **Sjećenje i presađivanje maslina starih preko 100 godina je zabranjeno na osnovu člana 15. Zakona o maslinarstvu i maslinovom ulju** („Službeni list CG“, 45/14).

Kada su u pitanju zaštićene biljne i životinjske vrste postupati u skladu sa Rješenjem o stavljanju pod zaštitu rijetkih, prorijeđenih, endemičnih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta („Službeni list SRCG“, 36/82). Rješenje je dostupno na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine: [www.epa.org.me](http://www.epa.org.me)

Ukoliko sa prilikom iskopa terena za izgradnju saobraćajnica i objekata naiđe na eventualne paleontološke ili mineraloške nalaze, koji predstavljaju geonasljeđe, obavezno je prekinuti radove, obavjestiti Agenciju, kako bi njihovi stručnjaci prikupili nalaze, odnosno izvršili neophodna istraživanja.

## 13. USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH OBJEKATA UPISANIH U REGISTAR KULTURNIH DOBARA CRNE GORE I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE

U okviru plana, odnosno predmetne lokacije, nema objekata koji su u popisu registrovanih spomenika kulture.

U slučaju kada se u okviru predmetne lokacije nalazi ili je u neposrednoj blizini registrovani spomenik kulture, prema kome se treba upravljati shodno Zakonu o zaštiti kulturnih dobara („Službeni list CG“ br. 49/10 i 40/11, 44/17), ovaj Sekretarijat po službenoj dužnosti pribavlja konzervatorske uslove u skladu sa članom 102 Zakona o zaštiti kulturnih dobara. Konzervatorski uslovi čine osnov za izradu konzervatorskog projekta u skladu sa članom 103 istog zakona. Na konzervatorski projekat se pribavlja saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore.

#### **14. POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA**

Za naselja i dijelove naselja koji predstavljaju nepokretna kulturna dobra od međunarodnog i nacionalnog značaja je obavezno donošenje urbanističkog projekta, što nije slučaj u ovom predmetu.

#### **15. USLOVI ZA PRIKLJUČENJE OBJEKATA NA INFRASTRUKTURU I POSEBNI TEHNIČKI USLOVI**

Prikazani su na izvodu iz DUP-a: karta vodovoda i kanalizacije, karta elektroenergetske mreže i postrojenja i karta telekomunikacija. Detaljnije tehničke uslove za priključenje ovaj Sekretarijat, po službenoj dužnosti, pribavlja za investitora.

Prilikom projektovanja, obaveza Projektanta je da poštuje tehničke preporuke EPCG koje su dostupne na sajtu [www.epcg.me](http://www.epcg.me) i propise koji se odnose na zaštitu i izgradnju elektronske komunikacione infrastrukture i elektronskih komunikacionih mreža, odnosno Zakona o elektronskim komunikacijama ("Službeni list Crne Gore" broj 40/13, 56/13, 2/17 i 49/19) i ostalih propisa koji su doneseni na osnovu njega, a koji se nalaze na sajtu [www.ekip.me/regulativa/](http://www.ekip.me/regulativa/).

Podaci o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture nalaze se na sajtu <http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip.me>.

Za pristupanje georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture moguće je putem otvaranja korisničkog naloga na web portalu Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost <http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip/login.jsp>.

Vodovodne i kanalizacione, elektro i tk instalacije u objektu i izvan njega projektovati u skladu sa važećim propisima i standardima, a priključenje objekta na naseljske infrastrukturne sisteme projektovati prema uslovima dobijenim od nadležnih javnih preduzeća i tretirati ih kroz idejna rješenja urbanističke parcele.

U slučaju kada je za predmetnu parcelu planom predviđen prilaz sa magistralnog puta, ovaj Sekretarijat po službenoj dužnosti, za investitora traži i tehničke uslove od Direkcije za saobraćaj, shodno članu 16. Zakona o putevima ("Službeni list RCG" broj 42/04).

U slučaju kada se u okviru predmetne urbanističke parcele nalazi zaštitni pojas ili cjevovod regionalnog vodovoda, ovaj Sekretarijat po službenoj dužnosti, za investitora traži i tehničke uslove od Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje. Na osnovu člana 32 Pravilnika o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite i ograničenjima u tim zonama ("Službeni list CG" br. 66/09), pojas sanitarne zaštite određuje se oko glavnih cjevovoda i u zavisnosti od konfiguracije terena iznosi 2,0m od osovine cjevovoda sa obje strane. U pojasu zaštite nije dozvoljena izgradnja objekata, postavljanje uređaja i vršenje radnji koje na bilo koji način mogu zagaditi vodu ili ugroziti stabilnost cjevovoda.

Sastavni dio ovih urbanističko tehničkih uslova su posebni uslovi za izradu projektne dokumentacije izdati od strane nadležnih službi – DOO Vodovod i kanalizacija Budve.

#### **16. USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU**

Investitor je dužan da radi izrade tehničke dokumentacije za izgradnju novog ili rekonstrukciju postojećeg objekta i izvođenje geoloških istraživanja i drugih radnji koje mogu trajno, povremeno ili privremeno uticati na promjene u vodnom režimu pribaviti vodne uslove, u skladu sa članom 114 Zakona o vodama ("Službeni list RCG" br. 27/07, "Službeni list CG" br. 73/10, 32/11, 47/11, 48/11 i 52/16). Pribavljanje vodnih uslova nije potrebno za korišćenje vode koja ne prelazi obim opšte upotrebe vode i u slučaju kada novi ili rekonstruisani stambeni objekat ili manji poslovni i drugi objekat (koji se gradi u skladu sa odgovarajućim prostornim planskim dokumentom) koji se priključuje na Javni vodovod i kanalizaciju, a vodu za potrebe objekta koristi samo za piće i sanitarne potrebe.

#### **17. USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA**

U okviru DUP-a ne postoji zona ograničenja prepreka aerodroma. Za privremene ili stalne objekte ili dijelove objekta, van zone ograničenja prepreka aerodroma, čija je visina veća od 45m, potrebno je od

Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore dobiti saglasnost za izgradnju i postavljanje, kao i uslove za označavanje i održavanje. (Sigurnosni nalog broj 2016/001 rev 00, datum stupanja na snagu 01.08.2016.godine).

Sastavni dio ovih urbanističko tehničkih uslova su posebni uslovi za izradu projektne dokumentacije izdati od strane Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore.

## 18. SAOBRAĆAJNI USLOVI

Uslovi priključenja na kolsku saobraćajnicu prikazani su na izvodu iz DUP-a: karta saobraćaja.

Urbanistička parcela mora imati obezbjeđen kolski pristup sa gradske saobraćajnice ili javnog puta. Izuzetno, u starim gradskim jezgrima u kojima ne postoji mogućnost obezbjeđivanja kolskog pristupa, urbanističkoj parceli se može obezbjeđiti samo pješачki pristup sa gradske saobraćajnice ili javnog puta (član 51 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata).

**Obaveza svakog korisnika i investitora je da u okviru svoje urbanističke parcele ili katastarske parcele stacionira vozila prema normativu 1,1 parking mesto po stanu ili turističkom apartmanu, uz otvorene mogućnosti da to razrješi na različite načine: podrumski garaža (u više nivoa), suterenska garaža, parkiranje na pločama iznad podruma ili suterena, izgradnja spratnih garaža, ako za to postoje neophodni tehnički uslovi i programski zahtjevi.**

Najveći dopušteni indeks zauzetosti podzemne etaže iznosi 1.0 (100%) (tekstualni dio DUP-a, strana 251 i strana 397).

## 19. USLOVI ZA NESMETANO KRETANJE INVALIDNIH LICA

Obezbijediti nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad lica smanjene pokretljivosti, shodno Pravilniku o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Službeni list Crne Gore“ br. 43/13 i 44/15).

Na svakih deset jedinica mora se obezbjeđiti najmanje jedna stambena jedinica za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom. (član 6. Pravilnika).

**U slučaju da objekat ima poslovni prostor u prizemlju ili više od 10 stambenih jedinica, obezbjeđiti nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad lica smanjene pokretljivosti, shodno Pravilniku o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom, („Službeni list CG“ broj 43/13 i 44/15).**

Obavezna primjena elemenata pristupačnosti, propisana članom 46. Pravilnika, predviđa: za stambene objekte je iz člana 17, 18, 23 i 40, a za stambeno-poslovne iz člana 17, 18 i 23 plus dio objekta poslovne namjene mora sadržati elemente pristupačnosti u zavisnosti od namjene poslovnog prostora, **a za hotele elemente pristupačnosti iz člana 17, 18, 20, 22, 36 i 40.**

## 20. USLOVI ZA RACIONALNO KORIŠĆENJE ENERGIJE

Shodno Zakonu o energetske efikasnosti („Službeni list CG“ broj 29/10) i Pravilniku o minimalnim zahtjevima energetske efikasnosti zgrada („Službeni list CG“ broj 75/15) projektovanjem i izgradnjom objekata treba postići smanjenje gubitaka toplote iz objekata, poboljšanje toplotne izolacije spoljnih elemenata, povećanje toplotne efikasnosti pravilnom orijentacijom objekata i korišćenjem sunčeve energije, korišćenje obnovljivih izvora energije, te povećanje energetske efikasnosti sisteme grejanja.

Sadržaj Elaborata energetske efikasnosti objekta propisan je Pravilnikom o sadržaju elaborata energetske efikasnosti zgrada („Službeni list CG“ broj 47/13).

Analizirati lokaciju, orijentaciju i oblik kuće. Primjeniti visok nivo toplotne izolacije kompletnog spoljnog omotača objekta i izbjegavati toplotne mostove. U cilju racionalnog korišćenja energije treba iskoristiti sve mogućnosti smanjenja korišćenja energije u objektima. Pri izgradnji objekata koristiti savremene termoizolacione materijale, kako bi se smanjila potrošnja toplotne energije. Iskoristiti toplotne dobitke od



sunca i zaštititi se od pretjeranog osunčanja. Koristiti održive sisteme protiv pretjerane insolacije – zasjena škurama, pergolama, zelenilom i slično, kako bi se smanjila potrošnja energije za vještačku klimatizaciju. Drvoredima i gustim zasadima smanjiti uticaj vjetra i obezbjediti neophodnu zasjenu u letnjim mjesecima. Nisko energetske tehnologije za grijanje i hlađenje se trebaju koristiti gdje god je to moguće. Pri proračunu koeficijentata prolaza toplote objekata uzeti vrijednosti za 30-25% niže od maksimalno dozvoljenih vrijednosti dozvoljenih za ovu klimatsku zonu.

Sunčani kolektori treba da budu skladno oblikovani i ukomponovani na najmanje uočljivim mjestima na objektu. Koristiti održive sisteme protiv prekomjerne insolacije (zasjenu škurama, građevinskim elementima, zelenilom i slično) kako bi se smanjila potrošnja energije za vještačku klimatizaciju. održivost fotovoltacionih ćelija treba ispitati u svrhu snadbjevanja niskonaponskom strujom za rasvjetu naselja, kao i druge mogućnosti, poput punjenja električnih vozila.

U cilju stimulisanja izgradnje energetski efikasnih objekata koji koriste solarnu energiju, Opština Budva je, Odlukom o naknadi za komunalno opremanje gradskog zemljišta („Službeni list CG – opštinski propisi“, broj 01/15), predvidjela da se naknada umanjuje za 200€ po 1m<sup>2</sup> ugrađenog solarnog kolektora – panela.

Neposredna blizina mora uslovljava relativno mala godišnja kolebanja temperature vazduha – godišnja temperaturna amplituda iznosi 16,4°C. Ipak ističe se visoka temperatura ljetnjih mjeseci u toku kojih se javlja prosječno 25 dana sa žegom (30°C i više). Za potrebe proračuna koristiti podatke Hidrometeorološkog zavoda o klimatskim i hidrološkim karakteristikama zone u kojoj se nalazi predmetna lokacija.

## 21. USLOVI ZA ODVOŽENJE ČVRSTOG OTPADA

**Mjesta za postavljanje kontejnera za smeće predvideti na urbanističkoj parceli.** Nije dozvoljeno postavljanje kontejnera na površinama namijenjenim za parkiranje vozila. Mjesta u objektu ili niše za postavljanje kontejnera za smeće kao i njihov potreban broj predvidjeti u saradnji sa nadležnim komunalnim preduzećem, a imajući u vidu produkciju čvrstog komunalnog otpada. Pri tome voditi računa o porastu broja korisnika prostora tokom ljetnjih mjeseci, pa stoga broj kontejnera i periodiku njihovog pražnjenja prilagoditi količini smeća. Poštujući prethodne uslove mjesta za postavljanje kontejnera za smeće trebaju biti što bliže javnim saobraćajnicama uz minimalnu denivelaciju (bez ivičnjaka) u odnosu na saobraćajnicu, sa padom od 5 % prema saobraćajnici. Niše za postavljanje kontejnera za smeće moguće je sa tri strane vizuelno izolovati zelenilom ili zidanim ogradama čija visina ne može biti veća od 1,50 m

Način i mjesto odlaganja čvrstog otpada regulisati sa DOO Komunalno Budva, sklapanjem Ugovora o odvozu komunalnog otpada, u skladu sa članom 22, 24 i 26 Odluke o komunalnom redu na teritoriji Opštine Budva (Službeni list Opštine Budva br. 09/09).

## 22. MOGUĆNOST FAZNE IZGRADNJE

### **Za objekat:**

Na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i člana 76 kroz izradu idejnog rješenja može se odrediti faznost gradnje (tehničko-tehnološka i funkcionalna cjelina) objekata. Dozvoljena je fazna izgradnja, tako da konačno izgrađeni objekat ne prelazi maksimalne propisane površine pod objektom i spratnost, a ove vrijednosti mogu biti i manje.

### **Za urbanističku parcelu ili više urbanističkih parcela:**

Na osnovu UT uslova, kod urbanističkih parcela na kojima je planom predviđena izgradnja više objekata, potrebno je uraditi revidovano idejno rješenje kompletne urbanističke parcele ili više susjednih urbanističkih parcela (čl. 76 važećeg Zakona), Idejnim rješenjem se utvrđuje generalna koncepcija za izgradnju objekata, a naročito: uklapanje objekta u prostor, položaj objekta u okviru lokacije i prema susjednim objektima.

### **Za građenje na dijelu urbanističke parcele:**

Članom 237 važećeg zakona je predviđeno da se do donošenja Plana generalne regulacije Crne Gore može graditi na dijelu urbanističke parcele, ako nedostajući dio urbanističke parcele ne utiče na

funkcionalnost i pristup objektu i uz uslov da se urbanistički parametri za cijelu urbanističku parcelu umanje za nedostajući dio.

Kroz izradu idejnog rješenja provjeriti, da li predmetna izgradnja na dijelu urbanističke parcele, na bilo koji način ugrožava valorizaciju preostalog dijela urbanističke parcele.

### 23. NAPOMENA

Tekstualni i grafički dio predmetnih planova, kojim su propisani način izgradnje objekata, uslovi za priključenje na infrastrukturu i uslovi za uređenje urbanističke parcele, sastavni su dio urbanističko-tehničkih uslova i dostupni su na sajtu [www.planovidozvole.mrt.gov.me/LAMP/PlanningDocument?m=BD](http://www.planovidozvole.mrt.gov.me/LAMP/PlanningDocument?m=BD) i [www.budva.me](http://www.budva.me)

Investitor može graditi objekat na osnovu prijave, kod nadležne Urbanističko-građevinske inspekcije i sledeće dokumentacije propisane članom 91 važećeg zakona:

- Saglasnost glavnog gradskog arhitekta na idejno rješenje
- Ovjerenog glavnog projekta
- Izveštaja o pozitivnoj reviziji glavnog projekta
- Dokaza o osiguranju od odgovornosti projektanta koji je izradio odnosno revidenta koji je revidovao glavni projekat u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i Uredbi o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata (Sl. list CG broj 68/17)
- Ugovora o angažovanju izvođača radova
- Ugovora o angažovanju stručnog nadzora
- Dokaza o pravu svojine na zemljištu, odnosno drugom pravu na građenje na zemljištu ili dokaz o pravu svojine na objektu, odnosno drugom pravu na građenje, ako se radi o rekonstrukciji objekta

Sadržaj idejnog rješenja definisan je Stručnim uputsvom Ministarstava održivog razvoja i turizma, broj 101-26/99 od 14.03.2018.godine. Način podnošenja zahtjeva glavnom državnom arhitekti, za davanje saglasnosti na idejno rješenje preciziran je Obavještenjem MORT-a od 21.12.2017.godine. Uputstvo i Obavještenje su dostupni na sajtu Ministarstava održivog razvoja i turizma: <http://www.mrt.gov.me/rubrike/zakonska-regulativa/137389/Zakonska-regulativa-iz-oblasti-planiranja-prostora.html>

Idejno odnosno glavni projekat, mora biti urađen u skladu sa članom 7 Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije ("Službeni list CG" broj 44/18) u elektronskoj formi plus 1 primjerak u analognoj formi za potrebe izvođenja radova na gradilištu.

Shodno Članu 74, stav 5 i 8 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG" broj 64/17, 44/18 i 63/18), u slučaju da organ za izdavanje posebnih tehničkih uslova / vodnih uslova / konzervatorskih uslova ne odgovori na službeni zahtjev ovog Sekretarijata u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva, smatraće se da je saglasan sa urbanističko-tehničkim uslovima utvrđenim na osnovu planskog dokumenta.

### 24. PRILOZI

Kopije grafičkog i tekstualnog dijela predmetnih planova,  
List nepokretnosti, Kopija katastarskog plana,  
Tehnički uslovi DOO Vodovod i Kanalizacija Budva

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- Urbanističko-građevinskoj inspekciji
- a/a

Samostalni savjetnik I  
mr Mladen Ivanović dip.inž.arh.





Crna Gora  
Ministarstvo ekologije,  
prostornog planiranja i urbanizma

Adresa: IV proleterske brigade broj 19  
81000 Podgorica, Crna Gora  
tel: +382 20 446 200  
fax: +382 20 446 215

Broj 01 – 45/19  
Podgorica 05.jul 2021.godine

Radi ujednačavanja praktične primjene odredbe člana 26 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br.64/17, 44/18, 63/18 i 82/20), Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma daje

## STRUČNO UPUTSTVO

Odredbom člana 26 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br.64/17, 44/18, 63/18 i 82/20) predviđeno je da odluka o izradi planskog dokumenta sadrži, po potrebi, i odredbu o zabrani građenja na prostoru ili dijelu prostora za koji se taj plan izrađuje, kao i vrstu objekata na koje se zabrana građenja odnosi (stav 1); zabrana građenja iz stava 1 ovog člana ne odnosi se na objekte na kojima postoje stečena prava, kao i na objekte iz člana 109 a ovog zakona (stav 2); stečenim pravom smatra se pravo građenja objekta na osnovu prijave građenja i dokumentacije iz člana 91 ovog zakona odnosno pravo stečeno po osnovu važeće građevinske dozvole (stav 3); odluka o zabrani građenja može se donijeti i nakon donošenja odluke o izradi (stav 4); zabrana građenja primjenjuje se do roka utvrđenog odlukom iz st.1 i 4 ovog člana (stav 5).

Odredbom o zabrani građenja se, u osnovi, transponuje zakonska materija konkretizovana na određeni prostor odnosno objekte. Inače, Vlada Crne Gore je, donošenjem Odluke o izradi prostorno – urbanističkog plana Opštine Budva („Službeni list CG“, broj 67/21), odredila zabranu građenja na dijelu prostora u granicama obuhvaćenim DUP-om, „Budva Centar“ i DUP „Bečići“, a u pripremi su i zabrane u odlukama o izradi i drugih planskih dokumenata.

Građenje objekta, saglasno članu 67 stav 2 Zakona, je izvođenje radova (pripremni radovi, radovi na izradi građevinskih konstrukcija, građevinsko – instalaterski radovi, radovi na ugradnji građevinskih proizvoda, ugradnji postrojenja i opreme i drugi radovi), radi građenja novog objekta, rekonstrukcije objekta ili radi promjene stanja u prostoru.

Prema članu 91 Zakona investitor gradi objekat na osnovu prijave građenja i dokumentacije propisane ovim zakonom koja se, shodno članu 92 Zakona, podnosi nadležnom inspekcijskom organu, u roku od 15 dana prije početka građenja.

U postupku pred nadležnim inspekcijskim organom odnosno urbanističko – građevinskim inspektorom, utvrđuje se da li je investitor, do dana stupanja na snagu Odluke kojom se određuje zabrana građenja, podnio prijavu i dokumentaciju iz člana 91 Zakona i, u zavisnosti od utvrđenog stanja, zabranjuje se građenje objekta ili konstatuje da je ispunjen uslov građenja iz čl. 91 i 226 Zakona, ukoliko je predata kompletna dokumentacija, u skladu sa čl.91 i.226 Zakona, odnosno u skladu sa zakonom. Nakon stupanja na snagu Odluke kojom se zabranjuje građenje nema stečenih prava.


S druge strane, investitor, shodno članu 183 Zakona, složeni inženjerski objekat gradi na osnovu građevinske dozvole i dokumentacije propisane ovim zakonom.

Planskim dokumentima čijoj se izradi pristupa, planski se na održiv način redefiniše prostor a, sledstveno tome, i prostor koji se planira prostorno – urbanističkim planom lokalne samouprave, kojim se određuju ciljevi i mjere prostornog i urbanističkog razvoja lokalne samouprave, u skladu sa planiranim ekonomskim, socijalnim, ekološkim i kulturno – istorijskim razvojem. Ovo se odnosi i na prostor na kome je zabranjena gradnja, shodno članu 4 Odluke o izradi Prostorno – urbanističkog plana Opštine Budva, kao in a prostor budućih zabrana.

Polazeći od sadržine pojma građenja iz člana 67 stav 2 Zakona, nakon stupanja na snagu Odluke kojom se zabranjuje građenje, postupci i procedure koje se odnose na izdavanje urbanističko – tehničkih uslova, zatim na izdavanje saglasnosti glavnog državnog odnosno glavnog gradskog arhitekta na idejno rješenje, utvrđivanje naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, posebne naknade i dr. mogu se, pravno, sprovoditi, jer se ne radi o građenju objekta - s tim što se može postaviti pitanje opravdanosti i cjelishodnosti ovakvih postupaka. Ovo sa razloga što ne znači da će objekat koji je bio predmet postupaka i procedura biti planiran i u novom planskom dokumentu, a samim tim da će moći da gradi. Radi sagledavanja sopstvene odgovornosti i rizika u pogledu pribavljanja akata i dokumentacije odnosno troškova i štete koja, po tom osnovu, može proisteći sa ovom činjenicom potencijalni investitori trebaju biti, na odgovarajući način, upoznati od strane nadležnih organa.

MINISTAR  
Prof. dr Ratko Mitrović





**IZVOD IZ DUP-a BEČIĆI**  
 (Službeni list CG-opštinski propisi br.01/09)  
**Karta parcelacija sa koordinatama**


**R= 1:1000**

mr Mladen Ivanović dipl. inž. arh.

Budva 20.08.2021.

3.1	6571586.3123	4682233.5741
3.2	6571564.0753	4682388.6189
3.3	6571566.2272	4682391.9312
3.4	6571599.7954	4682401.4410
3.5	6571603.2761	4682398.6610
3.6	6571607.5712	4682397.9766
3.7	6571617.2941	4682399.1221
3.8	6571685.7372	4682407.0361
3.9	6571691.6400	4682408.5700
3.10	6571721.4971	4682421.3911
3.11	6571725.0209	4682405.0457
3.12	6571723.8123	4682394.3134
3.13	6571685.6776	4682244.8300
3.14	6571640.6800	4682242.5300
4.1	6571504.4661	4682399.9379
4.2	6571498.3714	4682464.9893
4.3	6571500.0626	4682470.4730
4.4	6571505.1524	4682473.1647
4.5	6571582.1441	4682480.4094
4.6	6571586.8491	4682478.9856
4.7	6571589.2118	4682474.6748
4.8	6571591.0880	4682458.2289
4.9	6571589.4654	4682454.2300
4.10	6571580.2342	4682446.7574
4.11	6571577.8919	4682443.4943
4.12	6571577.5871	4682439.5166
4.13	6571580.6358	4682423.6054
4.14	6571582.0037	4682420.4827
4.15	6571584.8333	4682418.2021
4.16	6571593.9643	4682413.9741
4.17	6571596.5444	4682410.4007
4.18	6571597.1774	4682404.8527
4.19	6571565.7595	4682395.9562
4.20	6571562.3903	4682397.2286
4.21	6571557.3036	4682402.7951
4.22	6571550.2800	4682404.3031






**IZVOD IZ DUP-a BEČIĆI**  
(Službeni list CG-opštinski propisi br.01/09)  
**Karta regulacija**  
**R= 1:1000**  
mr Mladen Ivanović dipl. inž. arh.



Budva 20.08.2021.



**IZVOD IZ DUP-a BEČIĆI**  
(Službeni list CG-opštinski propisi br.01/09)  
**Karta nivelacija**


**R= 1:1000**

mr Mladen Ivanović dipl. inž. arh.



Budva 20.08.2021.






**IZVOD IZ DUP-a BEČIĆI**  
 (Službeni list CG-opštinski propisi br.01/09)  
**Karta saobraćaj**  
**R= 1:1000**  
 mr Mladen Ivanović dipl. inž. arh.




**Budva 20.08.2021.**



**IZVOD IZ DUP-a BEČIĆI**  
 (Službeni list CG-opštinski propisi br.01/09)  
**Karta hidrotehnika**  
**R= 1:1000**  
 mr Mladen Ivanović dipl. inž. arh.



Budva 20.08.2021.




**IZVOD IZ DUP-a BEČIĆI**  
(Službeni list CG-opštinski propisi br.01/09)  
**Karta elektro mreža**

**R= 1:1000**

mr Mladen Ivanović dipl. inž. arh.



Budva 20.08.2021.




**IZVOD IZ DUP-a BEČIĆI**  
(Službeni list CG-opštinski propisi br.01/09)  
**Karta telekomunikacija**

**R= 1:1000**

mr Mladen Ivanović dipl. inž. arh.



Budva 20.08.2021.



**IZVOD IZ DUP-a BEČIĆI**  
(Službeni list CG-opštinski propisi br.01/09)  
**Karta namjena**  
**R= 1:1000**  
mr Mladen Ivanović dipl. inž. arh.

*Mladen Ivanović*  
MP  
BUDVA

Budva 20.08.2021.

**Blok 3**

Preporučene spratnosti bloka 3:

- p+4
- maksimalna preporučena spratnost p+4

U okviru **bloka 3** formiraju se sledeće urbanističke parcele koje u sebi obuhvataju sledeće katastarske parcele:

Br. bloka	Br. urbanističke parcele	Br. katastarske parcele
3	3	1011

Urbanistički pokazatelji za **blok 3** po urbanističkim parcelama dati su u okviru sledeće tabele:

Broj bloka	Površina bloka /m2/	Površina pod objektima /m2/	BRGP /m2/	Indeks zauzetosti	Indeks izgrađenosti	Slobodne (neizgrađene) površine /m2/
3	21489,55	7297,93	36489,65	0,34	1,70	14191,62


Br. urbanističke parcele	Površina urbanističke parcele /m2/	Površina pod objektima /m2/	BRGP /m2/	Indeks zauzetosti	Indeks izgrađenosti	Slobodne (neizgrađene) površine /m2/
3	19858,92	7297,93	36489,65	0,37	1,84	12560,99

**IZVOD IZ DUP-a BEČIĆI**

(Službeni list CG-opštinski propisi br.01/09)

**URBANISTIČKI POKAZATELJI**

mr Mladen Ivanović dipl. inž., arh.



Budva 20.08.2021.

CRNA GORA

UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU

PODRUČNA JEDINICA: BUDVA

Broj: 917-104-DJ-1213

Datum: 21.07.2021.



Katastarska opština: BEČIĆI


Broj lista nepokretnosti:

Broj plana: 7

Parcele: 1011/1, 1011/2, 1011/3

# KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 1000



IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA

Obradio:

Ovjerava  
Službeno lice:



CRNA GORA

UPRAVA ZA KATASTAR  
I DRŽAVNU IMOVINUPODRUČNA JEDINICA  
BUDVA

Broj: 104-919-9761/2021

Datum: 20.07.2021.

KO: BEČIĆI

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu OPŠTINA BUDVA SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ, , za potrebe UTU izdaje se

## LIST NEPOKRETNOSTI 32 - PREPIS

## Podaci o parcelama

Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m <sup>2</sup>	Prihod
1011	1		7 31/19	25/07/2019	konavlje	Sume 3. klase VIŠE OSNOVA		17370	15.63
1011	1	1	7 31/19	25/07/2019	konavlje	Hotel VIŠE OSNOVA		1234	0.00
1011	1	2	7 31/19	25/07/2019	konavlje	Hotel VIŠE OSNOVA		842	0.00
1011	1	3	7 31/19	25/07/2019	konavlje	Hotel VIŠE OSNOVA		134	0.00
1011	1	4	7 31/19	25/07/2019	konavlje	Hotel VIŠE OSNOVA		165	0.00
1011	1	5	7 31/19	25/07/2019	konavlje	Hotel VIŠE OSNOVA		72	0.00
1011	1	6	7 31/19	25/07/2019	konavlje	Pomoćna zgrada u privredi VIŠE OSNOVA		32	0.00
1011	1	7	7 31/19	25/07/2019	konavlje	Pomoćna zgrada u privredi VIŠE OSNOVA		28	0.00
1011	1	8	7 31/19	25/07/2019	konavlje	Pomoćna zgrada u privredi VIŠE OSNOVA		7	0.00
1011	2		7 31/19	25/07/2019	konavlje	Gradjevinska parcela VIŠE OSNOVA		3	0.00
1011	3		7 31/19	25/07/2019	konavlje	Gradjevinska parcela VIŠE OSNOVA		1	0.00

Ukupno

19888

15.63

## Podaci o vlasniku ili nosiocu

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
0000007008104	R.S.MIN.UN.POSLOVA KNEZA MILOŠA 103 Beograd	Korišćenje	1/1

## Podaci o objektima i posebnim djelovima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
1011	1	1	Hotel VIŠE OSNOVA	0	P2 1234	Svojina R.S.MIN.UN.POSLOVA KNEZA MILOŠA 103 Beograd 1/1 0000007008104
1011	1	2	Hotel VIŠE OSNOVA	0	P 842	Svojina R.S.MIN.UN.POSLOVA KNEZA MILOŠA 103 Beograd 1/1 0000007008104

Datum i vrijeme: 20.07.2021. 11:04:55

1 / 4





Podaci o objektima i posebnim djelovima						
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
1011	1	3	Hotel VIŠE OSNOVA	0	P 134	Svojina R.S.MIN.UN.POSLOVA 1/1 0000007008104 KNEZA MILOŠA 103 Beograd
1011	1	4	Hotel VIŠE OSNOVA	0	P 165	Svojina R.S.MIN.UN.POSLOVA 1/1 0000007008104 KNEZA MILOŠA 103 Beograd
1011	1	5	Hotel VIŠE OSNOVA	0	P 72	Svojina R.S.MIN.UN.POSLOVA 1/1 0000007008104 KNEZA MILOŠA 103 Beograd
1011	1	6	Pomoćna zgrada u privredi VIŠE OSNOVA	0	P 32	Svojina R.S.MIN.UN.POSLOVA 1/1 0000007008104 KNEZA MILOŠA 103 Beograd
1011	1	7	Pomoćna zgrada u privredi VIŠE OSNOVA	0	P 28	Svojina R.S.MIN.UN.POSLOVA 1/1 0000007008104 KNEZA MILOŠA 103 Beograd
1011	1	8	Pomoćna zgrada u privredi VIŠE OSNOVA	0	P 7	Svojina R.S.MIN.UN.POSLOVA 1/1 0000007008104 KNEZA MILOŠA 103 Beograd

Podaci o teretima i ograničenjima							
Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
1011	1			1	Šume 3. klase	25/07/2019 12:57	Zabilježba spora PREDATOJ OSN.SUDU KOTOR OD 09.03.2007.
1011	1			2	Šume 3. klase	26/05/2021 8:10	Zabilježba žalbe IZJAVLJENE NA RJEŠENJE OVOG ORGANA BR.954-104-U-336/19-1 OD 20.04.2021.G IZJAVLJENU OD DRŽAVNOG PRAVOBRANILAŠTVA R.SRBBIJE I MEDITERANCAPITAL DOO BUDVA.
1011	1	1		1	Hotel	08/10/2007	Zabilježba spora PREDATOJ OSN.SUDU KOTOR OD 09.03.2007.
1011	1	1		1	Hotel	26/05/2021 8:10	Zabilježba žalbe IZJAVLJENE NA RJEŠENJE OVOG ORGANA BR.954-104-U-336/19-1 OD 20.04.2021.G IZJAVLJENU OD DRŽAVNOG PRAVOBRANILAŠTVA R.SRBBIJE I MEDITERANCAPITAL DOO BUDVA.
1011	1	1		2	Hotel	26/05/2021 8:10	Zabilježba žalbe IZJAVLJENE NA RJEŠENJE OVOG ORGANA BR.954-104-U-336/19-1 OD 20.04.2021.G IZJAVLJENU OD DRŽAVNOG PRAVOBRANILAŠTVA R.SRBBIJE I MEDITERANCAPITAL DOO BUDVA.
1011	1	2		1	Hotel	26/05/2021 8:10	Zabilježba žalbe IZJAVLJENE NA RJEŠENJE OVOG ORGANA BR.954-104-U-336/19-1 OD 20.04.2021.G IZJAVLJENU OD DRŽAVNOG PRAVOBRANILAŠTVA R.SRBBIJE I MEDITERANCAPITAL DOO BUDVA.
1011	1	2		1	Hotel	08/10/2007	Zabilježba spora PREDATOJ OSN.SUDU KOTOR OD 09.03.2007.
1011	1	2		2	Hotel	26/05/2021 8:10	Zabilježba žalbe IZJAVLJENE NA RJEŠENJE OVOG ORGANA BR.954-104-U-336/19-1 OD 20.04.2021.G IZJAVLJENU OD DRŽAVNOG PRAVOBRANILAŠTVA R.SRBBIJE I MEDITERANCAPITAL DOO BUDVA.
1011	1	3		1	Hotel	26/05/2021 8:10	Zabilježba žalbe IZJAVLJENE NA RJEŠENJE OVOG ORGANA BR.954-104-U-336/19-1 OD 20.04.2021.G IZJAVLJENU OD DRŽAVNOG PRAVOBRANILAŠTVA R.SRBBIJE I MEDITERANCAPITAL DOO BUDVA.

**Podaci o teretima i ograničenjima**

Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
1011	1	3		1	Hotel	08/10/2007	Zabilježba spora PREDATOJ OSN.SUDU KOTOR OD 09.03.2007.
1011	1	3		2	Hotel	26/05/2021 8:10	Zabilježba žalbe IZJAVLJENE NA RJEŠENJE OVOG ORGANA BR.954-104-U-336/19-1 OD 20.04.2021.G. IZJAVLJENU OD DRŽAVNOG PRAVOBRANILAŠTVA R.SRBILJE I MEDITERANCAPITAL DOO BUDVA.
1011	1	4		1	Hotel	08/10/2007	Zabilježba spora PREDATOJ OSN.SUDU KOTOR OD 09.03.2007.
1011	1	4		1	Hotel	26/05/2021 8:10	Zabilježba žalbe IZJAVLJENE NA RJEŠENJE OVOG ORGANA BR.954-104-U-336/19-1 OD 20.04.2021.G. IZJAVLJENU OD DRŽAVNOG PRAVOBRANILAŠTVA R.SRBILJE I MEDITERANCAPITAL DOO BUDVA.
1011	1	4		2	Hotel	26/05/2021 8:10	Zabilježba žalbe IZJAVLJENE NA RJEŠENJE OVOG ORGANA BR.954-104-U-336/19-1 OD 20.04.2021.G. IZJAVLJENU OD DRŽAVNOG PRAVOBRANILAŠTVA R.SRBILJE I MEDITERANCAPITAL DOO BUDVA.
1011	1	5		1	Hotel	26/05/2021 8:10	Zabilježba žalbe IZJAVLJENE NA RJEŠENJE OVOG ORGANA BR.954-104-U-336/19-1 OD 20.04.2021.G. IZJAVLJENU OD DRŽAVNOG PRAVOBRANILAŠTVA R.SRBILJE I MEDITERANCAPITAL DOO BUDVA.
1011	1	5		1	Hotel	08/10/2007	Zabilježba spora PREDATOJ OSN.SUDU KOTOR OD 09.03.2007.
1011	1	5		2	Hotel	26/05/2021 8:10	Zabilježba žalbe IZJAVLJENE NA RJEŠENJE OVOG ORGANA BR.954-104-U-336/19-1 OD 20.04.2021.G. IZJAVLJENU OD DRŽAVNOG PRAVOBRANILAŠTVA R.SRBILJE I MEDITERANCAPITAL DOO BUDVA.
1011	1	6		1	Pomoćna zgrada u privredi	08/10/2007	Zabilježba spora PREDATOJ OSN.SUDU KOTOR OD 09.03.2007.
1011	1	6		1	Pomoćna zgrada u privredi	26/05/2021 8:10	Zabilježba žalbe IZJAVLJENE NA RJEŠENJE OVOG ORGANA BR.954-104-U-336/19-1 OD 20.04.2021.G. IZJAVLJENU OD DRŽAVNOG PRAVOBRANILAŠTVA R.SRBILJE I MEDITERANCAPITAL DOO BUDVA.
1011	1	6		2	Pomoćna zgrada u privredi	26/05/2021 8:10	Zabilježba žalbe IZJAVLJENE NA RJEŠENJE OVOG ORGANA BR.954-104-U-336/19-1 OD 20.04.2021.G. IZJAVLJENU OD DRŽAVNOG PRAVOBRANILAŠTVA R.SRBILJE I MEDITERANCAPITAL DOO BUDVA.
1011	1	7		1	Pomoćna zgrada u privredi	26/05/2021 8:10	Zabilježba žalbe IZJAVLJENE NA RJEŠENJE OVOG ORGANA BR.954-104-U-336/19-1 OD 20.04.2021.G. IZJAVLJENU OD DRŽAVNOG PRAVOBRANILAŠTVA R.SRBILJE I MEDITERANCAPITAL DOO BUDVA.
1011	1	7		1	Pomoćna zgrada u privredi	08/10/2007	Zabilježba spora PREDATOJ OSN.SUDU KOTOR OD 09.03.2007.
1011	1	7		2	Pomoćna zgrada u privredi	26/05/2021 8:10	Zabilježba žalbe IZJAVLJENE NA RJEŠENJE OVOG ORGANA BR.954-104-U-336/19-1 OD 20.04.2021.G. IZJAVLJENU OD DRŽAVNOG PRAVOBRANILAŠTVA R.SRBILJE I MEDITERANCAPITAL DOO BUDVA.

Podaci o teretima i ograničenjima							
Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
1011	1	8		1	Pomoćna zgrada u privredi	26/05/2021 8:10	Zabilježba žalbe IZJAVLJENE NA RJEŠENJE OVOG ORGANA BR.954-104-U-336/19-1 OD 20.04.2021.G. IZJAVLJENU OD DRŽAVNOG PRAVOBRANILASTVA R.SRBIE I MEDITERANCAPITAL DOO BUDVA.
1011	1	8		1	Pomoćna zgrada u privredi	08/10/2007	Zabilježba spora PREDATOJ OSN.SUDU KOTOR OD 09.03.2007.
1011	1	8		2	Pomoćna zgrada u privredi	26/05/2021 8:10	Zabilježba žalbe IZJAVLJENE NA RJEŠENJE OVOG ORGANA BR.954-104-U-336/19-1 OD 20.04.2021.G. IZJAVLJENU OD DRŽAVNOG PRAVOBRANILASTVA R.SRBIE I MEDITERANCAPITAL DOO BUDVA.
1011	2			1	Gradjevinska parcela	25/07/2019 12:58	Zabilježba spora PREDATOJ OSN.SUDU KOTOR OD 09.03.2007.
1011	2			2	Gradjevinska parcela	26/05/2021 8:10	Zabilježba žalbe IZJAVLJENE NA RJEŠENJE OVOG ORGANA BR.954-104-U-336/19-1 OD 20.04.2021.G. IZJAVLJENU OD DRŽAVNOG PRAVOBRANILASTVA R.SRBIE I MEDITERANCAPITAL DOO BUDVA.
1011	3			1	Gradjevinska parcela	25/07/2019 12:58	Zabilježba spora PREDATOJ OSN.SUDU KOTOR OD 09.03.2007.
1011	3			2	Gradjevinska parcela	26/05/2021 8:10	Zabilježba žalbe IZJAVLJENE NA RJEŠENJE OVOG ORGANA BR.954-104-U-336/19-1 OD 20.04.2021.G. IZJAVLJENU OD DRŽAVNOG PRAVOBRANILASTVA R.SRBIE I MEDITERANCAPITAL DOO BUDVA.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Načelnica: ✓

*[Handwritten signature]*

SONJA TOMAŠEVIĆ

Socijalistička Republika Crna Gora

GRUPNE OPŠTINE BUDVA

Odsjek za privredu

Broj: 03-11/74/1-64

Budva, 15. jula 1964, godine

Na zahtjev Izvršnog odbora sindikalne podružnice Republičkog sekretarijata za unutrašnje poslove SR, Srbije iz Beograda, radi izdavanja građevinske dozvole za izgradnju "Odmarališta", na osnovu člana 20. i 23. Zakona o izgradnji investicionih objekata ("Službeni list NRCG", br. 29/62), člana 6. Pravilnika o izdavanju odobrenja za izgradnju investicionih objekata ("Službeni list NRCG", broj 6/63) i na temelju člana 201. i 205. Zakona o opštem upravnom postupku, Odsjeka za privredu Skupštine opštine Budva donosi:

RJEŠENJE

o građevinskoj dozvoli

1. Dozvoljava se Izvršnom odboru sindikalne podružnice-Republički sekretarijat za unutrašnje poslove SR Srbije iz Beograda, kao investitoru da može sagraditi "Odmaralište" na gradilištu označeno kao čest. zem. 1269/2, 1266/2, 1266/1, 1266/2, 1266/3, 1269/3, 1273/1, 1273/3, 1274, 1273/4, 1273/5, 1273/2 i 1265 sve K.O. Bečići, pod uslovom da se drži odobrenog glavnog projekta, građevinsko-tehničkih propisa, određene uže lokacije i protokola regulacije i nivelacije.
2. Investitor može započeti sa izvođenjem građevinsko-zanatskih radova tek pošto ovo rješenje postane izvršno.
3. Investitor je dužan prijaviti ovom Odsjeku početak radova (čl. 4. Pravilnika o izdavanju odobrenja za izgradnju investicionih objekata) i izvođača radova osam dana prije početka radova.
4. Pošto temelji objekta budu izvedeni investitor je dužan o tome obavestiti urbanističko-regulacionu službu radi provjere da li su temelji objekta postavljeni na navedenim linijama.
5. Investitor je dužan da u sporazumu sa izvođačem radova u roku od 15. dana prije dovršenja radova podnese molbu nadležnom građevinskom organu radi obrazovanja komisije za tehnički prijem i pregled izvedenog građevinskog objekta.
6. Ova građevinska dozvola (odobrenja za izgradnju) vredi godinu dana. Ako radovi nisu započeti u roku od godinu dana investitor je dužan satražiti produženje roka vrednosti građevinske dozvole (član 21. Pravilnika o izdavanju odobrenja za izgradnju investicionih objekata).
7. Ova građevinska dozvola (odobrenje za izgradnju) gubi svoju važnost ukoliko investitor ne priloži zemljišno knjižni izvodak kao dokaz vlasništva zemljišta u roku od 3 (tri) mjeseca od dana prijema rešenja.

./.../

ata

na sa-  
1268/1

O b r a z l o ž e n j e

Izvršni odbor sindikalne podružnice Republički sekretarijat za unutrašnje poslove sr. Srbije, iz Beograda, podneo je molbu da mu se izda građevinska dozvola za izgradnju "Odmarališta", na gradilištu kao pod tačkom jedan dispozitiva.

Odsjek za privredu Skupštine opštine Budva izvršivši pregled priloženih dokumenata i uviđaja na gradilištu ustanovio je da investitor ispunjava uslove za dobijanje građevinske dozvole (odobrenja za izgradnju) "Odmarališta", pa je odlučio kao u dispozitivu.

Protiv ovog rešenja investitor i druge zainteresovane osobe koje su u postupku sudelovale u svojstvu stranek, mogu izjaviti žalbu u roku od 15. dana od dana dostave rešenja Republičkom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i komunalna pitanja SRG Crnogorice, Titograda.

Žalba se taksira iznosa dinara 200.- državnih taksonim markama a predaje se ovom Odsjeku.

Taksa za ovo rešenje iz tar. br. 1. 7. 70. 72. Zakona o taksumama u iznosu od dinara 5.750.- naplaćena je i na molbu poništena.

Rešenje dostaviti:

- 3 x Izvršnom odboru sindikalne podružnice Republičkog sekretarijata unutrašnjih poslova SR Srbije - Beograd
- 1 x Građevinskoj inspekciji
- 1 x Odsjeku za privredu
- 1 x Upravi prihoda
- 1 x Arhivi SO-e Budva



SEF ODSJEKA ZA PRIVREDU,  
Veselin Jovanović

*Veselin Jovanović*

S e k r e t a r i j a t

Broj 14-2675/3

Budva 3 septembra 1968 godino

Na predlog Komisije za tehnički pregled izvedenih  
gradjevinsko-zanatskih radova i instalacija-vodovoda, kanalizacije  
i elektrike osnovana rešenjem Skupštine opštine Budva, Sekretarijat  
broj 32-3440/2 od 5.6.65 a na osnovu čl.35 Osnovnog zakona o  
izgradnji investicionih objekata ("Sl.list SFRJ" broj 20/67 i  
člana 21 Zakona o izgradnji investicionih objekata ("Sl.list  
SRCG broj 16/68) te člana 202 i 206 Zakona o opšto upravnom  
postupku ("Sl.list SFRJ" broj 18/65) Skupština opštine Budva  
donosi

R E Š E N J E

O DOZVOLI ZA UPOTREBU GRADJEVINSKOG OBJEKTA

DOZVOLJABA SE SEKRETARIJATU UNUTRAŠNJIH POSLOVA  
SRS DA MOŽE UPOTREBALJAVATI NOVOIZGRADJENI OBJEKAT  
ODMARALIŠTE SA POMOĆNIM OBJEKTIMA KOJE JE LOCIRANO  
NA ČEST.ZEMLJE-1301/3, 1269/2, 1269/3A-1269/1, 1268/1  
1268/2, 1268/3, -1262/1 i-1262/2 K.O. Bečići U  
B E Č I Ć I M A.

O b r a z l o ž e n j e

Kako je sekretarijat Skupštine opštine Budva,  
svojom rešenjem obrazovalo komisiju za tehnički pregled  
objekta opisanom u dispozitivu, te nakon završenog  
pregleda podnijela izvještaj ovom organu, odlučeno je  
na temelju člana 35 Osnovnog zakona o izgradnji invest-  
sticionih objekata i člana 21 Zakona o izgradnji inve-  
sticionih objekata, kao u dispozitivu.

Taksa po tarifnom broju 61 Osnovnog zakona o  
administrativnim taksema u iznosu od 0,5 promila od stvarno  
cijene koštanja objekta naplaćena-je na žiro račun broj 2071-2400-  
311-01/003 od strane investitora.

Dostavljeno:

- 1 x Investitoru
- 1 x Upravi prokupa
- 1 x Gradjev.inspekciji
- 1 x Arhivi SO Budva

S e k r e t a r  
Dušan Liješević S.r.

Da je prepis vjeron original  
tvrdi,

